



Nga mañwe matsheloni, zwipuka zwo kuvhangana uri zwi khethe khosi yazwo.

Zwipuka na zwikhokhonono zwo fhambananaho zwo mbo ɔi ɔa guvhanganoni.

Zwo vha zwo mangala zwoṭhe. Dzindou, phukha khulwanesa, dzo vha dzi siho muṭanganoni.



Muṭangano wa bvela phanḁa naho dzinḁou dzi siho.


“Ri ḁo fara dzikhetho naho dzinḁou dzi siho. Ri fanela u ḁivha khosi yashu ḁamusu,” hu amba Gwitha.



Zwipuka zwa khetha Sunzi sa khosi ntswa.

Sunzi a tenda u vha murangaphanḡa naho a tshi khou ofha.


“Ndi vhuḡifhinduleli vhu hulwane vhu katelaho mushumo munzhi,” a tshi humbula.



Mafhungo a uri Sunzi o khethiwa sa khosi a phaḡalala nga u ṭavhanya.

A swika nḡevheni dza mukololo wa dzinḡou.


O vha o sinyuwa zwihulu.



Mukololo wa dzindou a ya dakani u toga zwiŋiwa.

O vha e na maanḁa nahone a sa tḥonifhi muthu,
zwhuluhulu zwivhumbiwa zwiḥukuḥuku zwi ngaho vhusunzi.


O vha e si na ndavha uri o dzhena hayani ha vhusunzi.



Mukololo a re na maan̄a a kandekanya danda musi a tshi khou tshimbila. Vhusunzi vhunzhivhunzhi ha shavha!

Khosi ntswa yo khethiwaho Sunzi ya kokovha ya swika nga ngomu ngomu ha musingo wa mukololo.

Sunzi a ri, "Ni fanela u t̄honifha muñwe na muñwe." A luma mukololo lunzhilunzhi.



Mukololo wa nḡou a lila nahone a humbela pfarelo.

Ḳeneḷo ḡuvha o ya hayani o ḡungufhala a si na zwiḷiwa.

Dziḡwe nḡou dzo vha dzo mangala nga ha mafhulufhedziso e mukololo wavho a a vhudza Khosi Sunzi.



Nḡou dzo vha dzo takala u vhona uri mukololo wavho o vhuya.

Dzo vha dzi si na ndavha uri Sunzi ndi khosi.

Masunzi o vhusa naho o vha e maṭukuṭuku.